

## IZJAVA AUTORA

Prezime: .....

Ime: .....

Adresa: .....

Mjesto i datum rođenja: .....

Državljanstvo: .....

kao jedini autor i vlasnik svih prava umjetničke fotografije pod naslovom (čiji je naziv) ..... (u daljnjem tekstu "Djelo") dajem sljedeću izjavu (u daljnjem tekstu "Izjava") u mjestu i datuma navedenog ispod, i ta izjava treba se smatrati neopozivom jednostranom obvezom kao što slijedi:

Izjavljujem da sam u potpunosti upoznat-a sa, kao i da prihvatam takmičarske propise međunarodnog konkursa za fotografiju pod nazivom "Decenija integracije Roma: foto konkurs" organiziranog od strane Instituta za otvoreno društvo (u daljnjem tekstu "OSI") i Arhiva instituta za otvoreno društvo pri Univerzitetu centralne Europe (u daljnjem tekstu "OSA Archivum"). Takođe izjavljujem da sam u potpunosti upoznat-a s tim da OSI i OSA Archivum imaju namjeru izlagati, predstavljati u javnosti, objavljivati u obliku knjige i da na druge načine koristiti Djelo koji sam poslao-la na konkurs.

Ovim tvrdim i garantujem OSI i OSA Archivum-u i ostalim trećim licima zainteresiranim za bilo koja prava, dozvole ili autorizacije za korištenje mog Djela u skladu s ovom Izjavom, da Djelo predstavlja moje neovisno, originalno i individualno autorsko djelo i da ne postoji ni jedna treća strana koja ima zakonska prava, pravo svojine ili sudjelovanja tako da može ometati ili ograničiti izvršenje ovih prava, dozvola ili autorizacija zahtjevanih od strane OSI, OSA Archivum-a u skladu s Izjavom kao i onih koja su zahtjevana od strane trećeg lica određenih od strane ili koja su u pod-ugovornom odnosu sa OSI ili OSA Archivum-om. U skladu s tim, ovim se obvezujem da ću obešteti i štiti OSI i OSA Archivum i treća lica određena od strane OSI ili OSA Archivum-a ili koja su u pod-ugovornom odnosu sa OSI ili OSA Archivum-om u slučaju zahtjeva bilo koje treće strane proizišlog iz korištenja Djela od strane OSI ili trećih lica određenih od strane OSI ili koja su u pod-ugovornom odnosu sa OSI u skladu s ovom Izjavom, ako takav zahtjev bude baziran bilo na takozvanoj autorskoj ekonomiji ili moralnim pravima ili ostalim svojinskim pravima ili općim personalno/moralnim pravima.

Ovim tvrdim i garantujem OSI i OSA Archivum-u da su osobe koji se pojavljuju na Djelu u potpunosti upoznate sa opisanim; Djelo je pokazano osobama koje se pojavljuju na istom i one su dale svoje odobrenje u skladu sa gore navedenim. Ovim se obvezujem da ću obešteti i štiti OSI i OSA Archivum i treća lica određena od strane OSI ili OSA Archivum-a ili koja su u pod-ugovornom odnosu sa OSI ili OSA Archivum-om od bilo kog zahtjeva neke treće strane proizišlog iz neispunavanja gore navedenih garancija. Obvezujem se da ću u tom slučaju preduzeti sve neophodne mjere da dobijem suglasnost osoba koje se pojavljuju na Djelu.

Potpisivanjem ove Izjave neopozivo odobravam opće punomoćje OSI i OSA da upotrebljavaju Djelo u neprofitabilne svrhe bez bilo kakvog ograničenja po pitanju vremena, teritorije i oblika upotrebe, ali s ograničenom primjenom Djela isključivo u okviru i za potrebe konkursa, u skladu s poštovanjem sljedećih prava:

- prava na reprodukciju Djela u cijelosti ili njegovih dijelova na bilo kom analognom ili digitalnom nosaču ili mediju, bilo konačno ili privremeno, iznositi direktno ili indirektno, uključujući prava na izradu zvučnih ili video snimaka Djela i njegovih reprodukcija u katalozima, kratkim vodičima, svim ostalim mogućim promotivnim publikacijama, štampanim ili elektronskim medijima i novinama, kolekcijama radova, datotekama i multimedijalnim radovima;
- prava za distribuciju Djela ili bilo kojih njegovih reprodukcija na bilo kom nosaču ili mediju, bilo digitalnom ili analognom, uključujući neograničenu distribuciju Djela na bilo kom tipu nosača zvučnog ili video zapisa, kataloga, kratkih vodiča i ostalih mogućih promotivnih publikacija izdatih na bilo kom tipu nosača, kao i štampanim i elektronskim medijima i novinama, kolekcijama radova, datotekama i multimedijalnim radovima na bilo kom tipu nosača bilo digitalnom ili analognom;
- prava na predstavljanje Djela u javnosti na bilo koji tehnički način, uključujući analogno i digitalno zemaljsko, satelitsko emitovanje ili kablovski prijenos, kao i on-line predstavljanje Djela u javnosti preko bilo koje kompjuterske mreže (na primjer internet) ili drugih telekomunikacionih mreža, takođe uključujući prava i na ponovni prijenos Djela putem reemitovanja ili preko kablovskih ili internet televizijskih sustava;
- prava na izlaganje Djela, uključujući izlaganje reproduksijskih kopija Djela bilo na analognim ili digitalnim nosačima, televizijskim ekranima ili platnenim ekranima ili terminalima.

Ovim izjavljujem da upotreba mog Djela na bilo koji drugi način od onog koji je naveden u ovoj Izjavi mora biti predmet posebnog ugovora.

U slučaju da ova Izjava stupi na snagu, također se obvezujem da ću dati sve dodatne izjave ili iskaze, bilo verbalne ili u pisanoj formi, za račun i na osnovu zahtjeva OSI i OSA, koji mogu postati potrebni prema bilo kom zakonodavstvu kako bi cijeli sadržaj ove Izjave bio u potpunosti validan i pravosnažan u datoj zemlji gdje će se Djelo primjenjivati.

Ovim izjavljujem da zadržavam pravo da moje ime ukazuje na ili bude povezano sa Djelom.

Ovim konačno i neopozivo dajem suglasnost OSI i OSA Archivum-u da mogu sakupljati, čuvati, raspolagati i prijenositi moje podatke samo u skladu s navedenim uslovima i za vrijeme trajanja konkursa, a to je: a) tokom izlaganja fotografija, uključujući i pobjedničke fotografije; i b) fiksni vremenski period od tri godine. Mogu dozvoliti OSI i/ili OSA Archivum-u da može otkriti moje podatke trećim licima na bazi pojedinačnog slučaja samo uz moju prethodnu suglasnost ili suglasnost mog pravnog zastupnika.

Svjestan-na sam da moje prijavljivanje na konkurs postaje važeće od trenutka primitka od strane OSI (H-1051 Budapest, 12 October 6. utca, Hungary) ove Izjave u štampanom obliku, koju sam punovažno potpisao-la ja, jedan od mojih roditelja ili pravni zastupnik (ako sam maloljetan-na u skladu sa zakonodavstvom moje zemlje) i dva svjedoka. Svjestan-na sam da se ova Izjava treba odštampati i da je trebam potpisati u skladu sa gore navedenim i poslati poštom OSI-u [H-1051 Budapest, 12 October 6. utca, Hungary ] ili putem faxesa [(+361) 327-3260].

Ovim potvrđujem da je zakon Mađarske važeći po pitanju tumačenja ove Izjave i dozvola datih u skladu s ovom Izjavom. U slučaju bilo kakvih pravnih problema proizašlih iz ove Izjave ili povezanih s njom, koji se ne mogu prijateljski riješiti između mene i OSI i/ili OSA, prihvatam isključivo nadležnost suda Glavnog Grada Mađarske.

Ovu Izjavu sam potpisao-la svojom slobodnom voljom i prihvatam je u svim detaljima.

U slučaju da sam prema zakonima koji se primjenjuju u zemlji u kojoj živim maloljetan-na da preuzmem na sebe zakonske obaveze, ovim potvrđujem da je (su) moj(i) roditelj(i) ili pravni zastupnik suglasan-ni s mojim sudjelovanjem na konkursu i da se slaže-u s ovom Izjavom datoj u štampanom obliku.

**Mjesto:** .....

**Datum:** ....., 2008

**Autor:**

---

Ja sam roditelj ili pravni zastupnik maloljetnog djeteta čiji se potpis ovde pojavljuje i ovim dajem svoju suglasnost da to dijete sudjeluje na konkursu i dajem sve lične podatke koji su zahtjevani od strane konkursa za potrebe njegove ili njene Izjave.

**Mjesto:** .....

**Datum:** .....

**Roditelj:**

---

**Svjedok:**

---

**Svjedok:**

---